

OT 6 2003

303 -

Title: TECHNIQUES FOR DLM OPTIMIZATION WITH TRANSFERRING LOCK INFORMATION In pr(s): Wilson Wai Shun Chan

Serial No.: 09/493,673 Sheet 4 of 15

Docket No. 50277-0383 REPLACEMENT SHEET

4/15

APPROVED C.G. FIG.

EY C.ASS SUBCLASS
DEFITSUAR




FIG. 4A

303'

TRANSFERRING LOCK INFORMATION In the r(s): Wilson Wai Shun Chan Serial No.: 09/493,673

Docket No. 50277-0383 REPLACEMENT SHEET

Title: TECHNIQUES FOR DLM OPTIMIZATION WITH




FIG. 4B




FIG. 5




Title: TECHNIQUES FOR DLM OPTIMIZATION WITH TRANSPORT TRANSPORT OF TERRING LOCK INFORMATION (s): Wilson Wai Shun Chan Serial No.: 09/493,673 Sheet 6 of 15 Docket No. 50277-0383 REPLACEMENT SHEET



692 ↓	694 ↓	696 ↓	698 ↓	305
Hash Value Range	Node 202	Node 212	Node 222	
0-9	10	10	0	
10-19	0	1	5	602
20-29	2	5	1	603
30-39	100	10	2	604
40-49	0	0	1	605
50-59	1	0	1	← 606
60-69	100	100	1	607
70-79	30	30	0	608
80-89	0	0	0	609
90-99	0	0	0	610
100-109	0	0	0	611
110-119	0	0	0	612
	•	•	•	_

FIG. 6






FIG. 7A




Title: TECHNIQUES FOR DLM OPTIMIZATION WITH TRANSFERRING LOCK INFORMATION

Inv (s): Wilson Wai Shun Chan

Serial No.: 09/493,673

Sheet 8 of 15

Docket No. 50277-0383 REPLACEMENT SHEET



OT PE VOIS

Title: TECHNIQUES FOR DLM OPTIMIZATION WITH TRANSFERRING LOCK INFORMATION Inventors): Wilson Wai Shun Chan

Serial No.: 09/493,673 Sheet 9 of 15

Docket No. 50277-0383 REPLACEMENT SHEET

9/15






FIG. 7C



Title: TECHNIQUES FOR DLM OPTIMIZATION WITH TP NSFERRING LOCK INFORMATION Illustration (S): Wilson Wai Shun Chan Serial No.: 09/493,673 Sheet 10 of 15

Serial No.: 09/493,673 Sheet 10 of 15 Docket No. 50277-0383 REPLACEMENT SHEET









Title: TECHNIQUES FOR DLM OPTIMIZATION WITH FERRING LOCK INFORMATION

(s): Wilson Wai Shun Chan Serial No.: 09/493,673

Sheet 12 of 15

Docket No. 50277-0383 REPLACEMENT SHEET







Title: TECHNIQUES FOR DLM OPTIMIZATION WITH TS SFERRING LOCK INFORMATION IN Or(s): Wilson Wai Shun Chan Serial No.: 09/493,673 Sheet 14 of 15 Docket No. 50277-0383 REPLACEMENT SHEET




FIG. 10B



Title: TECHNIQUES FOR DLM OPTIMIZATION WITH TRANSFERRING LOCK INFORMATION In 1977 (s): Wilson Wai Shun Chan Serial No.: 09/493,673 Sheet 15 of 15

Docket No. 50277-0383 REPLACEMENT SHEET




FIG. 10C